



human dignity • ubuntu  
menswaardigheid • botho

# SEASON OF HUMAN DIGNITY IXESHA LESIDIMA SOMNTU SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID NAKO YA SERITI SA BOTHO

A joint process of the four sister churches: URCSA, DRCA, DRC and RCA

**D**isinotong tse Akaretsang tsa Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA), Dutch Reformed Church (DRC), Dutch Reformed Church in Africa (DRCA), le Reformed Church in Africa (RCA) di mothating wa ho kopana mmoho. Dikamano tsa rona di hotse haholo dilemong tse pedi tse fetileng, boemong boo re entseng qeto ya ho thakgola Sehla sa Seriti sa Botho (Season of Human Dignity) mmoho. Mmoho re tla inahanisisa le ho lemoha kamoo rona mona Afrika Borwa re tla mamelang Jesu dilemong tse tlang ka teng. Boholo ba seriting seo Modimo a se nehileng batho se hanyetswang, bo totobatswa ke ngangisano le seo Evangedi e se rutang. Re batla ho paka mmoho ka bophelo boo dintlha tsena tsa bohlokwa tse nne di sebetsang ka matla ka teng: ho hlompha, ho mamela, ho ananela le ho ithata. Re feela re kgodisehile hore ho etsa kamoo dintlha tsena tsa bohlokwa di bolelang ho tla tisa boitshwaro bo botjha seriting sa botho. Sehla sa Seriti sa Botho se tla atoloswa nako ya dilemo tse mmalwa tse tlang mme se tla tswela pele ho fihlela Modimo o re tataisa ka mokgwa o mong o fapaneng. Re tshepa hore ha morao ho tla kenyeletswa dikereke tse ding le ho qala mokgatlo wa naha o theilweng ka hare ho kereke. Sepheo sa rona ka sena ke ho paka bophelo bo botjha ho Krete boo boleng bo ka harehare boo Modimo a bo fileng motho e mong le e mong a bo tiiseleditsweng.

## Dibopeho

1. Sehla sa Seriti sa Botho sena le Sehlopha sa Bolaodi:

Collin Goeieman le Leepo Modise	URCSA
Tladi Peko le Andries Hoffman	DRCA
Victor Pillay	RCA
Freddie Schoeman le Nelis Janse van Rensburg	DRC

Sehlopha sa Bolaodi se fumana tao ya tshebetso ho hlaha Botong ya Sinoto ya Disinoto tse nne tse Akaretsang. Sehlopha sa Bolaodi se tlalehela e nngwe le e nngwe ya di sinoto tsena.

2. Sehla hape se na le Sehlopha sa Tshebetso. Disinoto tsa dikereke tsena tse nne sinoto e nngwe le e nngwe e thonya moemedi Sehlopheng sa Tshebetso.
3. Sehlopha sa Bolaodi se na le boikarabelo ditabeng tse amanang le Sehla mme qeto ya moshwelella ke ya sona. Sehlopha sa Tshebetso, mmoho le Sehlopha sa Bolaodi, se tsepamiseditse maikutlo ntshetsopeleng ya sehlahiswa mme se na le boikarabelo ho theha le ho etella pele Sehlopha sa Sehla sa Tshebetso sebakeng ka seng sa sinoto. Disinoto tse arolelanang dibaka di bope dihlopha tsa tshebetso tse kopanetsweng.

## Tlhahisoleseding

1. Ka kopo ikopanye le moemedi wa hao wa sinoto haeba o rata ho fumana tlhahisoleseding e batsi.
2. Websaete ya rona ke mohlodi wa bohlokwa wa tlhahisoleseding: <http://humandignity.co.za> kapa <http://menswaardigheid.co.za>.
3. **Chris van Wyk** ([acv.vanwyk@gmail.com](mailto:acv.vanwyk@gmail.com)) ke motsamaiisi wa websaete. Eba le bolokolohi ba ho romela imeili kapa tlhahisoleseding efe kapa efe kapa diphehiso tseo o ratang ho fana ka tsona ho yena tse mabapi le websaete.
4. Re boetse re na le leqephe la Facebook. Sebakeng sa ho fuputsa (search function), ngola mantswa ana “Menswaardigheid/ Human Dignity”. Ka kopo tobetsa ho “Like the page” ele hore o kgone ho bona tlhahisoleseding e batsi e kentsweng leqepheng lena. **Hanzline Davids** o ikarabella leqepheng la Facebook. O ka ikopanya le yena ka imeili ho [revhanzlinedavids@gmail.com](mailto:revhanzlinedavids@gmail.com).
5. Tsamaiso ya Sehla ke boikarabelo ba **Salomi Steenkamp**. O ka ikopanya le yena ka imeili ho [admin@humandignity.co.za](mailto:admin@humandignity.co.za) kapa [admin@menswaardigheid.co.za](mailto:admin@menswaardigheid.co.za).

## Tshebetso

*Tshebetso ya Sehla e phethaharswa jwang?*

1. Lekgotla le leng le le leng la kereke, sehlopha sa baholo le baruti, sinoto le setho sa kereke dilokela ho amohlela boikarabelo le ho etsa kamoo Modimo o ba laelang ka teng. O kanna wa etsa thero, wa hlophisa diboka, wa etella



human dignity • ubuntu  
menswaardigheid • botho

# SEASON OF HUMAN DIGNITY IXESHA LESIDIMA SOMNTU SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID NAKO YA SERITI SA BOTHO

A joint process of the four sister churches: URCSA, DRCA, DRC and RCA

dipuisano tsa lebatowa la heno pele, wa theha dihlopha, kapa wa nahanisisa dintlha tsa bohlokwa tsa sehla le seo di se bolelang.

2. Dihlopha tsa tshebetso dibakeng tse fapaneng tsa sinoto di tla thakgola mesebetsi ya boithaopo e jwaloka diboka, matsholo a ho tsebahatsa, le ho aba dihlahiswa hohle.
3. Dihlahiswa: Sehlopha sa Bolaodi, tshebedisanong mmoho le Sehlopha sa Tshebetso, se etsa dihlahiswa tse jwaloka dibuka tsa thutamodimo, ditshisinyo tse malebana le fomuliri, mmino, le meralo ya dipuisano tsa dihlotshwana. Baetapele ba phutheho ba koptjwa ho sebedisa dihlahiswa tse na diphuthehong, dihlopheng tsa baholo le baruti le disinotong.

## Boinahano le puisano

Sehla ke monyetla oo ho ona boinahano le dipuisano ka seriti sa botho se ntshetswang pele ho ona. Ho na le dintho tse ngata tse hloakang hore re tsebamise maikutlo a rona ho tsona. Sehlopha sa Tshebetso, leha ho le jwalo, se se hlwaile mekotaba e robedi bakeng sa hona jwale: bong, ditlhwaelo tse fapaneng tsa thobalano, kgethollo ya mmala, bofutsana, ho se itekanele mmeleng kapa kelellong, bophelo bo botle, dikamano le tlhaho, le thuto le thupello.

Bakeng sa mokotaba o mong le o mong, Dihlotshwana tsa Tekolo (Circles of Discernment) di tla thewa bakeng sa ho nahanisisa ka botebo taba kang nngwe ka ho ikgetha. "Dihlahiswa" di kannang tsa boptjwa ke boinahane bona ho thusa badumedi ho tswela pele ka tekolo tabeng e ikgethileng.

Haeba of rata ho ba karolo ya Sehlotshwana [sa Tekolo], ikopanye le moemedi wa sinoto ya hao kapa romela lebitso la hao ka imeili le mokotaba oo o o kgethileng ofising ya rona.

## Bomphato

Bible Media le CLF ke bomphato ba kereke ya rona tshebetso ena. Ba phatlalatsa dihlahiswa tsa rona le ho re thusa ho lekodisa tshebetso.

SINOTO	Motho ya ikarabellang	Imeili	Nomoro ya mohala wa sele	Aterese
URCSA Foreisetata	Tshedi Masiki	Ha e yo	079 343 5224	☒ 2704 Welkom 9460
DRCA Phororo	Thozamile Sidumo	dssidumo@gmail.com	072 2323 337	☒ 6 Tlakgameng 8616
DRCA MSTs	Mathihodi Mototo	omototo@drcaanst.co.za	082 9700 382	☒ 3043 Mmabatho 2735
DRC Namibia	De Wet Mouton	dmouton@iway.na	00264 81 298 8814	☒ 195 Outjo, Namibia
DRC Kolone Botjhabela	Willie de Koker	sjef07@gmail.com	083 446 4809	☒ 45 Jeffreys Bay 6330
DRC Kolone Botjhabela	Chris van Wyk	acv.vanwyk@gmail.com	082 574 9191	39 Brewer Road, Summerstrand PE 6001
DRC Western Transvaal	Gert Cordier	gert@randfontein.ng.org.za	011 412-3097	☒ 6017 Greenhills 1767
DRC Highveld	André Bartlett	andre.bartlett@asvoelkop.co.za	0832745745	☒ 593 Saxonwold 2132
DRC Eastern	Leon Westhof	leonwesthof@engelarduspark.org.za	082 820 5041	☒ 914-1121 Wingate Park 0153
DRC eFreyistata	Marius Maree	mariusmaree00@gmail.com	083 433 3053	3 Heide Ave, Jim Fouchépark, Welkom 9495
DRC Kapa Leboya	Louwtjie Louw	louwtjie@mweb.co.za	084 211 0211	☒ 2515 Upington 8800
DRC Koloni Bophirna le Borwa	Elize Morkel	elize@elizemorkel.co.za	083 327 3892	19 Ainsworth Cres, Somerset-West 7130
DRC Northern	Braam le Roux	akleroux@telkomsa.net	083 452 5963	☒ 26102 Arcadia 0007
DRC KwaZulu-Natal	Theo Human	marth@saol.com	082 415 6265	☒ 154 Pinetown 3600
URCSA Cape	Andrew Esterhuizen	andrew.esterhuizen@telkomsa.net	083 287 0637	☒ 58 Kraaifontein 7569
URCSA Cape	Pieter Grove	pjgrove1@gmail.com	076 898 3214	31 Hoek Street, Glenhaven, Bellville 7530
URCSA Foreisetata le Lesotho	Shadrack Lekoane	shadrack.lekoane@vodamail.co.za	082 641 9180	☒ 40064 Motse-Thabong 9463
URCSA Kwa-Zulu Natal	Meshack Sibeko	sbk@futurenet.co.za	082 921 5271	☒ 279 Nkandla 3855
URCSA Namibia	Willie J Julius	vgknarraville@aol.com	00264 81 416 8388	☒ 4312 Vineta, Swakopmund, Namibia
URCSA Northern	Winnifred Moime	wmoime@nwpg.gov.z	082 2005 938	☒ 126 Saulspoort, 0318
URCSA Phororo	Jaky Strauss	jaky.strauss@vodamail.co.za	073 249 2927	☒ 183 Postmasburg 8420
URCSA Southern Transvaal	David Maletse	oupamaletse@hotmail.com	072 444 9234	☒ 55 Hartbeesfontein 2600